



SLUŽBENE NOVINE

KANTONA SARAJEVO

Godina II - Broj 16

Ponedjeljak, 8. septembra 1997. godine
SARAJEVO

Akontacija pretplate
za III kvartal 1997:
KM 30

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka a. i člana 42. Ustava Kantona Sarajevo ("Slu bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 i 3/96 - ispravka) i čl. 161. i 162. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Slu bene novine Kantona Sarajevo", br. 7/96, 10/96, 4/97 i 6/97), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 4. septembra 1997. godine, donijela je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU AMANDMANA OD I - XIII NA USTAV KANTONA SARAJEVO

I

Proglašavaju se Amandmani od I - XIII na Ustav Kantona Sarajevo koje je usvojila Skupština Kantona Sarajevo na sjednici odr anoj 4. septembra/rujna 1997. godine.

II

Amandmani od I - XIII na Ustav Kantona Sarajevo čine sastavni dio Ustava Kantona Sarajevo.

III

Amandmani stupaju na snagu danom objavljivanja u "Slu benim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-023-176/97 Predsjedavajući
4. septembra 1997. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo **Mirsad Kebo**, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka a. i člana 42. Ustava Kantona Sarajevo ("Slu bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96 i 2/96 - ispravka i 3/96 - ispravka) i čl. 161. i 162. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Slu bene novine Kantona Sarajevo", br. 7/96, 10/96, 4/97 i 6/97), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici odr anoj 4. septembra 1997. godine, usvojila je

AMANDMANE

OD I-XIII NA USTAV KANTONA SARAJEVO

AMANDMAN I

Iza člana 4. dodaje se novi član 4a. koji glasi:

"U Kantonu Sarajevo općine Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Stari Grad čine Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Grad) kao jedinicu lokalne samouprave.

Nadle nost i unutrašnja organizacija Grada uređuju se Statutom Grada.

Statut Grada uređuje i pitanja od vitalnog nacionalnog interesa."

AMANDMAN II

Iza člana 4a. dodaje se novi član 4b., koji glasi:

"Grad ima Gradsko vijeće sa 28 vijećnika.

Svako općinsko vijeće općina koje formiraju Grad izabrat će 7 delegata u Gradsko vijeće iz reda općinskih vijećnika.

Bošnjacima, Hrvatima i grupi Ostalih će pojedinačno biti garantiran minimum od 20% mjesta u Gradskom vijeću, bez obzira na izborne rezultate.

Ukoliko se izborom gradskih vijećnika iz reda općinskih vijećnika ne može popuniti minimalan broj mjesta zagaranovan stavom 3. ovog člana, gradski vijećnici će biti birani iz reda kandidata sa lista političkih stranaka koje participiraju u općinskim vijećima, a na osnovu izbornih rezultata".

AMANDMAN III

U članu 18. pod (j), riječ "općine" je zamijenjena riječima "općinu, Grad".

AMANDMAN IV

Iza člana 18. dodaje se novi član 18a. koji glasi:

"Predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg

Skupština bira predsjedavajućeg i njegovog zamjenika iz reda izabranih poslanika. Predsjedavajući i njegov zamjenik neće biti izabrani iz istog konstitutivnog naroda".

U članu 19. stav 1. se briše.

AMANDMAN V

U članu 23., iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Postojaće pravična i odgovarajuća zastupljenost svih naroda koji žive u Kantonu na svim nivoima Kantonalnih izvršnih vlasti".

AMANDMAN VI

Član 26. se mijenja i glasi:

"Potpredsjednik Kantona

Skupština će izabrati i potpredsjednika Kantona. Potpredsjednik Kantona se bira na period od dvije godine i ne može se na tu funkciju birati više od dva puta uzastopno.

Potpredsjednik Kantona obavlja poslove koje utvrdi predsjednik Kantona, kao i druge poslove kako je to utvrđeno posebnim kantonalnim propisima.

Predsjednik i potpredsjednik Kantona neće biti iz istog konstitutivnog naroda".

AMANDMAN VII

Na kraju člana 29. pod (f) dodaju se riječi: "i Gradu".

AMANDMAN VIII

Iza člana 29. dodaje se novi član 29a. koji glasi:

"Ministar i zamjenik ministra unutrašnjih poslova i ministar i zamjenik ministra stambene politike neće biti imenovani iz reda istog konstitutivnog naroda.

Ministri i zamjenici ministara iz prethodnog stava imaju obavezu da rade zajedno i da blisko konsultuju jedan drugog prije donošenja bilo koje va ne odluke".

AMANDMAN IX

U članu 31. u prvog rečenici riječ "potpredsjednici" zamjenjuje se riječju "potpredsjednik".

AMANDMAN X

U članu 32. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Postojeće pravična i odgovarajuća zastupljenost svih naroda koji žive u Kantonu na svim nivoima Kantonalnog sudstva".

AMANDMAN XI

U članu 37. iza stava 1. dodaje se novi stav 2., koji glasi:

"Na nivo općina u okviru Kantona Sarajevo, jedan predstavnik druge najbrojnije populacijske grupe biće predsjedavajući Općinskog vijeća, pod uslovom da ova populacijska grupa broji najmanje 10% od ukupnog stanovništva općine".

Stav 2. i 3. člana 37. postaju st. 3. i 4.

AMANDMAN XII

U članu 38. posljednji stav se mijenja i glasi:

"Funkcije Kantona, Grada i općina finansiraju se kroz bud et koji donosi Skupština Kantona, Gradsko vijeće i općinska vijeća, pojedinačno, u skladu s kantonalnim i federalnim propisima".

AMANDMAN XIII

U članu 42. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

Odredbe Amandmana I na ovaj ustav ne mogu se mijenjati bez prethodne saglasnosti predstavnika federalnih partnera i bez saglasnosti stranaka zastupljenih u Kantonalnoj Skupštini."

Broj 01-023-175/97

Predsjedavajući

4. septembra 1997. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo **Mirsad Kebo**, s. r.

Vlada Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 6. tačka a) i čl. 24. i 26. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Slu bene novine Kantona Sarajevo", br. 7/96

i 10/96), Vlada Kantona Sarajevo, na 37. sjednici odr anoj 3. septembra 1997. godine, donijela je

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI PRIVREMENE ODLUKE O
UČEŠĆU OSIGURANIH LICA U TROŠKOVIMA
KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA
TERITORIJI KANTONA SARAJEVO

Član 1.

U članu 2. Privremene odluke o učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Kantona Sarajevo ("Slu bene novine Kantona Sarajevo", broj 5/97), u tabeli, tekst "O. prvi pregled kod ljekara 4 DEM" briše se.

Član 2.

U članu 6. tačka 8. mijenja se i glasi: "Zdravstvena zaštita penzionera i članova porodice osiguranika, koja nisu osigurana po drugom osnovu".

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Slu benim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-012-104/97

3. septembra 1997. godine
Sarajevo

Premijer

Mustafa Mujezinović, s. r.

Na osnovu čl. 24. i 26. stav 3. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Slu bene novine Kantona Sarajevo", br. 7/96 i 10/96) i člana 12. Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Slu bene novine Kantona Sarajevo", broj 6/97), Vlada Kantona Sarajevo, na 37. sjednici odr anoj 3. septembra 1997. godine, donijela je

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DIREKTORA KANTONALNE
AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

ŠEVKIJA OKERIC, imenuje se za direktora Kantonalne agencije za privatizaciju.

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Slu benim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-012-104/97

3. septembra 1997. godine
Sarajevo

Premijer

Mustafa Mujezinović, s. r.

OPĆINA CENTAR SARAJEVO

Prelazno općinsko vijeće

Na osnovu člana 8. Statutarne odluke o organiziranju općine Centar Sarajevo, u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu bene novine grada Sarajeva", broj 2/96), Prelazno općinsko vijeće Centar Sarajevo, na Osmoj sjednici odr anoj 25. augusta 1997. godine, donijelo je

ODLUKU

O PRISTUPANJU DEMINIRANJU NA PODRUČJU
OPĆINE CENTAR SARAJEVO

I

Na području općine Centar Sarajevo pristupa se uklanjanju mina na već ustanovljenim minskim poljima kao i neeksplozivnih ubojnih sredstava o čijim lokacijama postoje saznanja, a po potrebi vršiće se i provjera o mogućem postojanju neotkrivenih minskih polja na prostorima za koje u tom smislu postoje relevantne informacije ili indicije.

II

Ovlašćuje se Prelazni općinski načelnik da u realizaciji ove odluke stupi u kontakte sa nadle nim i ovlaštenim institucijama

kao i specijalizovanim agencijama i grupacijama koje profesionalno izvode uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplozivnih ubojnih sredstava, te sklopi ugovore o obavljanju konkretnih poslova na sprovođenju aktivnosti i ciljeva definisanih u tački I ove odluke.

III

Ugovorom iz tačke II ove odluke, u skladu sa postojećim zakonskim i ostalim propisima, regulisaće se sva bitna pitanja izvođenja poslova uklanjanja i uništavanja minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplozivnih ubojnih sredstava, posebno pitanja obima i djelokruga poslova koji se preduzimaju, poštovanje propisanih i prihvaćenih standarda u izvodenju navedenih poslova, poduzimanja mjera obezbjeđenja, osiguranja anga ovanih radnika, visine naknade kao i izvore sredstava za pokriće troškova za obavljene poslove.

IV

Praktično-operativne poslove saradnje i praćenja izvođenja poslova iz prethodnih tačaka ove odluke u ime Općine vršiće Općinski štab Civilne zaštite po uputstvima i nalogima Prelaznog općinskog načelnika. Općinski štab Civilne zaštite će o toku poslova redovno izvještavati Općinskog načelnika putem